

MONOGRAFIC

# aran ATH DIA



Seteme deth 2007 · Numerò 17

HÈSTES  
ER ESPERIT  
D'UN PÒBLE



# Te portam **SEGRE** en çò de tòn

# mès



Cada dia as **mès** auantatges entà abonar-te-i

#### **mès** economic.

Important descomide sus eth prètz de portada.

#### **mès** comòde.

Cada dia poiràs ayer SEGRE a on tu volgues, en casa, al quiòsc, en trebalh...

#### **mès** flexibilitat.

Er abonat causís se quin ei eth sòn periòde d'abonament, de deluns a dimenge, de deluns a diuendres, annau, semestrau, trimesadèra, eca. Tanben mos adaptam as tues vacances.

#### **mès** auantatges en club der Èish.

Descompdes e aufèrtes especiaus en entrades en teatres, actuacions musicaus, cinema, musèus, eveniments esportius...

#### Informa-te'n:

**SEGRE**

**973 24 80 00**

de deluns a diuendres  
de 09.00 h a 13.00 h  
e de 16.00 h a 19.00 h

#### **mès** innovació, SEGRE digitau.

Abonament e accès gratuït en toti es servicis de pagament compresa era emerotèca a compdar de 1995 (55 euros / an).

#### **mès** beneficiaris per abonament.

Per un abonament, enquia tres membres dera família pòden sollicitar eth carnet e servir-se de toti es sòns auantatges.

4



**Es hèstes  
populares que  
balhen personalitat  
singularizen ua  
tèrra**

per A.Sàez

14

**Artur Blasco**  
Aran a conservat  
pòga musica, mès  
de grana qualitat e  
beutat

**Huec**  
Tota era magia  
dera net de Sant  
Joan ei en Haro de  
Les

per Anna Geli

### Auviatge intangible

Damb era arribada deth bon temps se multipliquen es hèstes populares. Profitam era entrada ena tardor entà recuelher-ne quauqu'ua des mès significatives. Es hèstes son tradicion. E ena tradicion i a impregnada era identitat d'un pòble. Dilhèu a arribat eth moment de reivindicar aguest aute auviatge. Es hèstes populares que balhen personalitat, singularizen ua tèrra. Pòden èster era desexcusa perfècta entà atrèir visitants que cerquen quauquarren mès enlà dera nhèu e deth païsatge. Mès sense es grops de balh e musica dificilament açò serie possible. Ei important protegir er auviatge monumentau, mès non mos cau desbrembar der aute.

21

**Barbacans  
de Canejan:** eth  
magràs a  
personalitat  
pròpria

per Jèp de Montoya

24

**Era Santa  
Creu**  
de Salardú ei mès  
qu'ua hèsta  
religiosa

per Anna Geli

28

**Era Soca**  
de Nadau torne  
ena tradicion  
deth pòble de  
Les

per Jèp de Montoya

Edite Diari Segre, S.L.U.  
Depòsit Legau: L-1160-05.



President: Robert Serentill Utgés.  
Director Executiu: Juan Cal Sánchez.  
Coordine: Anna Sàez Mateu.  
Maquetacion: Anna Barcala Sirvent.  
Impression: Lerigraf SLU.

Damb eth supòrt dera  
Generalitat de Catalunya



e eth Conselh Generau d'Aran



e era collaboracion dera



Collaboren en aguest numerò: Mikel Aristregi, Francés Boya, Aitor Carrera, Angelina Cases, Anna Geli, Xavi Gutiérrez, Eisharc Jaquet, Amador Marqués, Maria Monge, Jèp de Montoya, Alba Orrit, Jusèp Loís Sans, Jordi Suïls, Xavier Ubeira e Andreu Vidal

4 HÈSTES

# Hèsta grò

## QUAN ERA TRADICION EI CULTUR




**Ua bona** notícia der ambit politic: era naua division territoriau catalana en vegueries tierà en compde era singularitat aranesa. Era lengua ei eth trèt mès characteristic d'aguesta innegablea realitat. E era cultura. Non parlam sonque dera nauta cultura, senon tanben dera populara. Des hèstes. De tradicions tan arraitzades en territòri que jaen territòri que ja en son part indivisibla.

per Anna Sàez

FOTOS: MIKEL ARISTREGI

Es hèstes formen part dera cultura d'un pòble. Mos mòstren era sua manèra d'èster, era sua singularitat. Ath delà, es hèstes an un pontenciau economic qu'encara non està deth tot espleitat.



**R**ecentament, eth conselhèr catalan de Gobernacion, Joan Puigcercós, visitèc era Val d'Aran en çò que pòt considerar-se er inici simbolic deth procès de creacion dera futura Lei d'Aran. Dera naua Lei d'Aran. Ua metuda en scena dera qu'en gessec eth compromís catalan de deixar aguest territori occitan que forme part de Catalonha dehòra de quinsevolh division territoriau. Rebrem-

baram qu'era organizacion de Catalonha en vegueries, que contemplaua era incorporacion d'Aran laguens ua vegueria pirenènca auie auçat fòrça povassèra pr'amor que se consideraua qu'ère ua manèra de diluir era autonomia aranesa, de menspredar era singularitat d'Aran respècte a Catalonha. Puigcercós, que s'entrevisrà damb eth Sindic, Francesc Boya; anoncièc era creacion d'ua comission bilaterau formada per membres deth Conselh Generau e dera Generalitat, que serà era encargada d'establir es bases juri-

Balhs populars ena Hèsta Major de Vielha, que se celebrèc eth dia 8 de seteme.



diques e de redigir eth contengut dera Lei d'Aran. Aguesta naua lei aurà de definir de manera clara eth marc de relacions entre es dues institucions, es competéncies qu'era Generalitat traspassarà ath Conselh atau coma eth sistèma de finançament que garantisque era prestacion des servicis trasladadi. Tanben constarà en tèxt eth reconeisement territorial e d'estatus diferenciat d'Aran coma territori, çò qu'ara practica significarà que non se poderà includir aguest país en cap vegueria e qu'Aran deisharà de pertàner ara delegaci-


on deth Naut Pirenèu entà formar era sua pròpria delegacion. Ua bona notícia.


Era singularitat aranesa non ei cap capricci politic, senon ua realitat istorica e culturau. Aué mos centraram ena vessant mès festiva, ena cultura populara e tradicionau autotònica dera Val, que gaudís de fòrça bona salut maugrat es quaranta ans de dictadura franquista e çò qu'eth musicòleg Artur Blasco, estudiós deth cançonier pirenenc, definís coma "era prumèra globalizacion d'Aran". Ei a díder: era dubertura deth tunèl de Vielha. "En-

**Es hèstes atrèn un torisme que cerque quauquarren mès qu'esquí o païsatge. Ath delà an un gran papèr dinamizador laguens dera Val d'Aran. Afavorissen es desplaçaments intèrns.**

quia alavetz sonque i auie agut ua petita pòrta ena Bonaigua que hè qu'ena musica e era tradicion orau deth Naut Aran i age quauqua pincelada mès catalana", soslinhe. Es hèstes an arraïtzat damb fòrça. Pro coma entà convertir-se en part der auviatge aranés. Un atració mès.

Era bona salut dera cultura populara aranesa quede rebatuda ena vitalitat des disparaïrers grops de musica e dança que i a en actiu e que mobilizén centenes de personnes: Bramatopin, Era Còlha de Santa Maria de Mijaran, Es Corbilhuërs Cantaires de Les, Es Sau tarèths de Bossòst o Es Fradins de Vielha ne son un bon exemple. Era responsabla de Cultura deth Conselh Generau, Maria Vergés, destaque era importància qu'age estat era madeishisa societat civila qui age velhat entà mantener viues es tradicions. "Qu'era gent s'age implicat d'aguesta manerà ena preservacion dera cultura populara ei fòrça significatiu". En aguest sens, Maria Vergés hè notar que i a agropacions damb ua longa istòria ath darrèra. Atau, Es Corbilhuërs de Les daten de 1950 e Era Còlha de Santa Maria de 1973. E sonque son dus exemples. "Açò signifie qu'era musica forme part dera vida vidanta dera gent, que non ei un reducte folcloric". Maria Vergés se mòstre partidària de recuélher "aguest auviatge tan valuós com ac pòt èster ua glèisa". Hèr un inventari garantirie era preservacion d'aguestes manifestacions culturals tan estacades ara istòria deth país. "Des d'un punt d'enguarda antropològic, es hèstes son fòrça interessantes". Son "era arraïtz" d'un estil de vida que se perdi a marches forçades. Era responsabla de Cultura deth Conselh Generau ac exemplifiqué damb es matances deth pòrc o es hèires de bestiar. "Des deth Govèrn balham tot eth supòrt ara cultura populara. Autant as manifestacions mès modèstes coma es de tradicion seculara, d'origina pagana, com ara era deth Haro de Les". Tanben destaque Vergés eth poder socializador





Un detalh  
deth legendari  
gigant bon de  
Betlan  
Mandrònius.



Eth Gigant bon de  
Mandrònius de  
Betlan, una  
tradicion de  
nautada.

des hèstes. "Son un punt d'amassada", sossinhe. Se Dempús, "en ua dusau part", aguesta cultura populara e tradicionau ei aprofitabla des d'un punt d'enguarda toristic, fantastic. "Mès des deth Conselh d'Aran i balham supòrt independentament deth marketing que poguen generar". Pr'amor qu'es hèstes pòden èster un estimulant mès entara promocion toristica dera Val. Ne parlam damb eth conselhèr de Torisme, Juan Antonio Serrano. "Es hèstes per si soletes non pòrten gent de dehòra d'Aran. I aurie quauqua excepcion damb quauques hèstes de fòrça tradicion e fòrça peculiaritat, coma pòt èster per exemple deth Haro de Les, que hè que vengue fòrça gent exprèssament, sustot deth sud de França. Tanben serie un cas parièr era Hèsta Major de Vilalha, que soent coïncidís damb eth pònt de la Diada de Catalonha, era quau causa hè que fòrça gent qu'a residència ena Val o que la coneish pense qu'ei ua bona idèa passar eth pònt en Aran. Mès eth rèste de hèstes an un gran papèr dinamizator laguens dera Val, e sonque per aguest motiu s'an de potenciar", sossinhe. Ei a díder, cau afavorir es desplaçaments intèrns que genère aguesta activitat. "Nosati despartim informacion sus totes es hèstes que i a en ostiu e açò provòque qu'es toristes que i a ena Val d'Aran se desplacen d'ua localitat a ua auta, era quau causa cause un dinamisme fòrça interessant. Sustot s'es hèstes son participatives e se hèn majoritàriament en carrèr, qu'ei eth cas de lèu totes es que se hèn en ostiu, er efècte beneficis sus eth torisme ei fòrça important. Era gent qu'ei en Salardú se'n va tà Les e ara invèrsa. Ath delà, es hèstes populares son ua riquesa coma quinsevolh auta e s'an de potenciar. Ei evident qu'uns alemanys que passen uns dies ena Val non an vengut precisament per sus hèstes, mès se Dempús te les trapes ena glèisa de Betlan perquè hèn ua hèsta particulara coma era deth Gigant Mandronius, ei pr'amor qu'an recebut informacion sus



Maria Vergés se mòstre partidària de recuélher "un auviatge tan valuós com ac pòt èster ua glèisa". Hèr un inventari garantirie era preservacion d'aguestes manifestacions culturaus.



**Procession en Gausac. Tradicion e religion soent se dan era man.**

aguesta hèsta, e agesta sòrta de movements son positius. Nosati mos encargam de qu'es toristes agen accès ad aguesta sòrta d'informacions pr'amor qu'an un efècte terapeutic entà tota era Val", hig eth conselhèr.

E ei que quauques hèstes an ath darrèr tota era magia des legendes millenàries. Auem citat era deth Gigant Mandrònius de Betlan. Cèrtament, n'ei un polit exemple. En libre *Viatge tath Pirenèu fantàstic*, er escriván Pep Coll recuelh aguesta història explicada ath cant deth huec ath long de sègles. Coll convide a visitar era cova d'aguest gigant legendarí. "eth

Era cultura populara gaudís de bona salut maugrat es 40 ans de dictadura e çò que Blasco, estudiós deth cançonièr pirenenc, definís coma era prumèra globalizacion: era dubertura deth tunèl.



madeish se l'auie daurit a còps de maca e barrina", explique. Mandrònius "comandaue es antiques tribus dera val ena luta contra es armades de Roma", continue er autor. "Es romans, mès, vist que non podien afrontarre cara a cara damb er indigèna, sequestrèren ara sua hilha". Enforiscat, eth nòste gigant per aguesta provocacion, "envestic eth campament a on l'auien presoèra e, dempús de hèr ua carnisseria de romans, desliu-rèc era sua hilha". S'explique que perdonèc era vida as enemies, mès les talhèc era au-relha a cadun des subrevienti, entà que que-

**Frenetica activitat de carrèr pendent era Hèsta Major de Bossòst.**

dèssen ben escalabradi. "Ath cap dera tribu, li talhèc es dues", nuance Coll. "Dempús hec enviar per un messatgèr es aurelhes tà Roma, entà demostrar ath madeish emperaire eth pè que cauçaue". Per se quauquarrés non s'acabe de creir aguesta istòria, Pep Coll avertís qu'a mejans deth siècle XIX se trapèc un esquelet gigant ath cant dera glèisa de Garós, ena que se i hègen òbres. Coll recuelh eth testimònì de mossen Jaquet, segontes eth quau, er esquelet hège tres mètres de nautada e auie un clau ath miei dera tèsta. Non ei estranh que damb aguest auviatge orau tan extraor-



dinari, Betlan non volgue desbrembar era legenda e, luenh d'açò, la convertisque en ua hèsta pro ludenta e singulara ena que non manque eth convidat mès especiau: Mandrònius.

Tanben a ua origina legendària ua des hèstes mès originaus dera Val d'Aran. Se celebre en gèr, per Sant Vicenç. Ei era hèsta des escolans. Se commemòre eth dia aluenhat en qu'uns escolans aranesi qu'anèren d'excursion tara montanha se perderen. Se les hec de net e seguiren ua lutz que se vedie en païsatge. Ère era cabana d'un òme que les de-

ishèc guarir ath cauatge deth sòn huec e les garantic que londeman les ajudarie a trapar eth camin entà casa. Siguec ua net fantastica ena que non parèren de condar istòries. Londeman, er òme complic era sua paruala e les ajudèc a trapar eth camin que les portarie tà casa. Coma que se didie Vicenç, se decidic celebrar ua hèsta en sòn aunor en tot coïncidir damb eth dia deth patron, eth 22 de gèr. E enquia ara. Era hèsta de Sant Vicenç, ua des mès singulares d'Aran, se celebre enes estudis damb cançons, balhs e, per descompadat, es tradicionaus crespèths.

## ARTUR BLASCO

A DEDICAT bona part dera sua vida a estudiar era musica tradicionau deth Pirenèu. Arma des amassades d' acordionistes d'Arsèguel, eth sòn grop Eth Pònt d'Arcalís tostemp incorpòre repertòri aranés enes sòns concèrts.

per A.S.M.

FOTO: CYNTHIA SANS

# “Tanben musicalament se nòte qu'Aran ei un país”

**Arrés non diderie** qu'Artur Blasco neishec en Barcelona eth 1933. D'ua banda, pr'amor que pòrte quaranta ans impregnant-se de Pirenèu. D'ua auta banda, pr'amor qu'era sua extraordinària vitalitat sembla impròpria de quauquarrés que poderie estar jubilat. Qu'ei un deths principaus impulsors dera Amassada d'Acordionistes deth Pirenèu e deth Musèu der Acordeon d'Arsèguel. Tanben forme part deth grop Eth Pònt d'Arcalís, que premanís nau disc.

### Quan s'enamore der acordeon diatonic?

Siguec er an 1975. Viuí ua sason en estrangèr, enes Païsi Nordics, e me'n dè compde qu'auíem eth madeish acordeon diatonic, era madeisha musica de balh, es madeishi tempsi, es madeishes pòlques e siguec quan m'interessè. Vedí qu'era tradicion aciu auie estat plan fòrta, de hèt, non auem de desbrembar qu'er acordeon mos portèc eth balh de parelha. Aciu siguec quan contactè damb eth darrèr acordeoniste qu'encara quedau en actiu, Ricard Muntané de Caselles de Fígols, damb qui neishec ua grana

amistat e ans de travalh. Siguec eth qui me metec en contacte damb pòbles e cases a on i auie agut acordeons e atau que comencè tot eth mèn travalh de recèrca sus aguest esturment. M'interessèc plan peth sòn efècte de revulsiu sociau.

### Quina ei (o a estat) era importància d'aguest esturment enes zònes de montanya?

Era gent trinquèc tabós propiciadi des dera glèisa, en sens que non s'auie de barar agarradi. Trinquèc damb tot eth puritanisme. I avec un temps en qué tanben, es capelhans predicauen en missa contra es acordionistes. Didiend qu'er acordeon ère era pompa deth lunfèrn.

### Portatz fòrça ans en tot investigar sus aguesta musica. Coma començè tot?

Er an 1975, quan hí inventaris d'acordionistes, d'acordeons, de repertòris, etc. Tostemp en tot centrar-me enes contrades de montanya, des dera Val d'Aran enquiar Empordan. Vedí qu'en Pirenèu de Lhèida er acordeon i ère fòrça mès present que non pas en

de Girona. Damb toti aguesti estudis, verifiquè que fòrça des personnes qu'auien tocat er acordeon ja non se'n rebrembauen. Les ahisquè a tornar-i e ac heren.

### Qué destacaríet dera musica autoctòna d'Aran?

Donques, malerosament, çò que mès destacarie ei era eréncia tan pruba que mos a quedat. E digui pruba sonque per ua qüestió numerica, donques musicalament, era tradicion orala aranesa ei fòrça rica, fòrça polida. Curiosament, er element que mès a influit en aguesta perta a estat eth tunèl de Vielha. Poderíem díder que siguec eth prumèr element globalizator dera Val d'Aran. Qu'ei un hèt universau: quan mès isolat ère un territori e quan mens escolarizat ère, mès solida ère era formacion lingüistica des sòns abitants. Mès en un país coma aguest, en que patírem ua dictadura tan longa, era escolarizacion acabaue damb era tradicion orau.

### Estantment, era Val d'Aran des- que pera grana vitalitat des gro- Entà que? Entà que?

## entrevista



Ua causa va estacada ara auta. Quan ès conscient de çò qu'as perdut ei quan te'n das compde que non te pòs perméter hèr un aute pas tà darrèr. Era mancança genère un besonh. Per açò i a un fenomèn curiós, relativament recent, de cançon tradicionau de composicion recenta e autoria co-neishuda. Son poèmes o tèxti adap-

tadi en tot seguir eth modèu tradicionau, qu'ei plan polit. E era vertat ei que sòne fòrça ben. Jo que pòrti lèu quaranta ans en tot recòrrer eth Pirenèu entà recuéller era musica tradicionau, pogui díder que tanben musicalament se nòte qu'Aran forme part d'un país disparièr en Catalonha. I a, logicament, fòrça elements comuns

a d'auti territoris pirenencs, mès tos temp damp personalitat pròpria.

### Tanben er acordeon ei diferent?

Er acordeon s'emplegue per tot entà hèr barar ara gent. En aguest aspècte ei fòrça parzièr per tot eth mon. Mès en Aran i a un trèt diferenciaciu respecte ath rèste deth Pirenèu. Aciu apareish eth nomenat acordeon Melodiò. Ei un acordeon qu'entre pera banda gascona dera termièra. De hèt, en França ei mès abituau e tanben s'a exportat ath Quebec o a Louisiana. Eth prumèr viatge que l'entení tocar en Pirenèu siguec magnificament interpretat per Sisco de Vilac, que me toquèc un balh plan o franceseta. Mès i a fòrça d'auti trèts diferenciacius. Ara me ven ara memòria qu'era pòlca, per exemple, en Aran se bare collectivament, causa que non passe en cap autre territori pirenenc.

### Damb eth sòn grop de musica Eth Pònt d'Arcalís, auetz includit repertori aranés.

Ei que mos shaute plan. Sajam d'includir aumens un tèma en cada concèrt. Eth Pònt d'Arcalís ei eth mèn divertiment. Me shaute veir coma tot eth materiau qu'è anat en tot recuéller a auta vida e lo bare era gent joena. Me shaute díder-les qu'aqueles cançons que les estonen son sues. Son era sua erència. Mès non dèishi de hèr recèrca. Ara trabalhi ena zòna d'Aneto, Paüls, Areny... ena Franja de Ponent. E aguesta tardor gesserà un aute volum deth cançoner 'A pè pes camins dera cançon'.



# Huec ances

per Anna Geli  
FOTOS MIKEL ARISTREGI



# strau

Se ditz qu'era glèisa non avec era fòrça entà abolir agesta hèsta pagana e per aquerò fin finau decidic cristianizar-la. Abondoses tanben que son es manères de celebrar era net de Sant Joan, era net magica deth huec. Es mès ancestraus que se trapen en Pirenèu, e totes fin finau, qu'an coma simbolisme era purificacion des maus e eth desir deth començament d'un bon cercle fertil, sustòt agrari, base dera suberviuénça des pòbles non guaire temps a.



Quan arriba eth solstici d'ostiu, eth huec encen era hèsta. Sant Joan recuelh eth testimòni de tradicions millenàries coma eth Haro de Les, ua des tradicions mès emblemàtiques d'Aran.

**Èster Haro** qu'ei ingrat. Sonque un viatge ar an qu'era gent de Les, des pòbles dera Val e sustòt der aute costat dera termièra li hèn companhia, un dia que tanben ei, paradoxaument, eth dia dera sua mòrt. Aguest qu'ei eth dia dera net magica deth 23 de Junh, era net de Sant Joan. Totun, damb era sua mòrt reviueràn es purificacions de toti es hantaumes, des esperits dolenti e des presàgis dolenti, tornarà a nèisher eth cercle dera fertilitat, dera fecundacion, des boni presagis e des bones cuelhetes. Era tradicion de plantar un tronc de husta o semblants, de pin o auet ena plaça deth pòble se descriu, en libre La nit de Sant Joan de Joseph Romeo i Figueras, com ua tradicion que se celebre en disparièrs lòcs de Catalonha coma Isil, Tossa, Andorra, Pont de Suert, Llesp, Durro, Boí, Coll, ath delà des poblacions araneses d' Arties o Les. Diuèrses teories, descrites en madeish libre, parlen deth simbolisme deth huec com un element de caracter purificador e profilactic, e era teoria mès coneishuda e mès contrastada ei aquera que parle deth simbolisme deth huec coma un rite de passatge d'un dia profan a un aute sagrat. Se ditz qu' era glèisa non auec era fòrça entà abolir aguesta hèsta pagana e per aquerò fin finau decidic cristianizar-la. Abondoses tanben que son es manères de celebrar era net de Sant Joan, en Arties per exemple, un viatge benedit e cremat eth Haro, era gent saute es braces deth huec e saute eth haro en tot arrossregar-lo pertot eth pòble. Eth motiu de passar peth dessus des hlames que torna a auer un significat d' arraics purificadores e curatives, se ditz qu'eth

hèt de sautar-les prevengueie e curaue es malauties dera pèth. Eth het donc qu' encara aué se mantenguen béri uns d' aguesti rituaus en lòcs a on era valor dera tèrra en tant que cercle de fertilitat a anat en devarada a favor d' un aute tipe d' explotacion, (que no a arren a veir damb era agri-

catura), genère ua importància mès prigonda e interessanta ath torn d' aguesta celebracion santjoanenca. Eth pòble de Les, recrea era tradicion dera hèsta deth huec damb fòrça exactitud e ath delà suenhe disparièrs activitats culturals que, coma soslinhe eth sòn baile, Emilio Me-





dan, pòden auer ua explicacion ath long deth temps; "En Les, totemp s'an hèt fòrça activitats, quan a principis de siècle XX era Val ère plan praua e auie lèu pògui recorsi, Les auie diuèrses escoles. I auie un internat damb mès de 400 mainatges, montèren un noviciat e eth pòble entrèc en ua dinamica a on era cultura, es tradicions e era musica s'anèren mantenguent enquia formar aguest esperit culturau e de pòble". Ua des hèstes que recentaments s'a instaurat ei era nomenada "shasclada". Manuela Ané, vesia de Les e membre dera associacion culturau Es Corbilhuers, mo'n è cinc sòs sus aguesta naua celebracion; "Abantes era quilha deth haro se hège a londeman dera cremada dera net de Sant

Joan, ara ja non. Era net deth 23 se creme e se quilhe eth dia de Sant Pere, totun, è pògui ans qu'auem instaurat ua hèsta que volem que devengue en tradicionau e qu'ei era shasclada". Era Shasclada, que se hè eth darrèr dimenge deth mes de mai e consistís en hèr ua hèsta ar acte de portar e premanir eth tronc d'auet des de ra zòna des estudis (previament talhat en bosc) enquia era plaça deth haro a on cremarà era net deth 23 de Junh. "Òmes e hemnes –soslinhe Manuela- baisham a pes er haro damb uns garròts de hèr que trauèssen era longada der auet". En tota aquera caminada peth pòble, es vesins qu'an de besonh fòrces entà arribar ena plaça, ac pòden hèr enes capeles, o dit

d'un auta manèra; enes bars a on i demorarà era beguda, eth porronet. Manuela concise; "I a un darrèr tram a on eth haro sonque la portam es hemnes, (abantes sonque la portaue es òmes) e quan s'arriba ena plaça ei a on se shascle, se daurís, e se li calen es cunhes de manèra qu'era husta quedarà mès sèca e cremarà mielhor". Aquiu donc, que demorarà estenut en quiath dia de Sant Père, dia que se celebrarà era quilha. Cau remerciar qu'era quilha se hè de manèra ancestrau e respectant era antiga tradicion de quilhar-lo damb còrdes e sonque damb era fòrça fisica des vesins de Les. Tanben ei eth moment en qu'es darrèrs maridats deth pòble entestaràn era professor en tot coronar eth haro damb



aran ath dia



**Ua des hèstes que recentaments s'a instaurat ei era shasclada. Se hè eth darrèr dimenge de de mai e consistís en hèr ua hèsta ar acte de portar e premanir eth tronc d'auet des dera zòna des estudis enquia era plaça deth Haro.**

flors e ua crotz, que tornarà a simbolizar era fertilitat, en aguest cas era dera parelha. Tot aguest rituau qu' arribarà en sòn maxim exponent era net deth 23 de junh, Sant Joan, era unica net qu'a ua relacion solsticau damb era de Nadau. Totun, era se rada deth huec e, en tot eth haro demore èster benedit e cremat, es prumères buarles des halhes viraràn en cercle peth dessús des caps dera gent, (un auta tradicion ancestrau que permetie apropar eth huec en lòcs a on eth haro o era hoguèra, non i arribauen) començarà lèu era net magica, es dances des Corbilhuers e era musica tradicionau acompanharàn era mòrt deth tronc d' auet, que cremarà d' ua forma espectaculara gràcies ara ajuda dera gasolina. Ei eth moment qu'es forces dera natura prenen eth totau protagonisme dera net, eth huec que ipnotize, impause e mòstre eth sòn poder ara gent e ara net, Sant Joan e tot eth sòn simbolisme en lluernen tota era plaça deth haro. Era net acabarà, en tot es hlames deishen pas as brases qu' agarren alavetz eth sòn silenciós protagonisme.

En d'auti lòcs dera Val d' Aran, se condén diuèreses istòries ath torn d'agues ta net, en libre Fets, costums i legèndes, Joan Bellmunt, que ditz qu'ère important bèuer lèit abantes que ges-sèse eth dia pr' amor qu' aguesta lèit auie efèctes curatius. Un auta costum ère de bon maitin préner era rosa da, donc se credie qu'ère tanben beneficiosa tara salud, n'i auie que caminauen descauci pes prats, e uns auti que s' i campulauen. Aguest ser tanben se cremaue era èrba entà hèr dehòra es esperits dolenti e entà trèilles des cases, era gent prenie es cendres qu' auien deishat es hlames e les portauen tà casa sua. En Vielha, per exemple, era maitiada dera net magica, es hemnes e es mainatges portauen tara glèisa nhòcs de flors que demorauen èster benedits de mánèra qu'es dies que hège mau temps, aque ri nhòcs se metien en balcon entà alo-enhar es bromes dolentes. Practiques totes eres qu'an ua finalitat lèu, lèu medicinai. Eth huec pòrte bona sòrt, qu'ei magic. Domatge non auer-i mès nets coma era de Sant Joan, entà purificar pertot e a toti mès soent.



# Es Barbacans de Canejan e eth Bal der os



Quan parlam der os, der òme e dera sua relacion, tostemp se dan dus sentiments: er un d'antagonisme e er aute de paradòxa. Per un costat er os tostemp a estat un èster superior ath quau s'a admirat com ua divinititat e deth qué er òme s'a arribat a considerar descendant, e per aute se l'a acaçat e auctit volent-le préner era sua fòrça e lutant per un madeish territori.

per Jèp de Montoya e Parra


FOTOS: J.DE MONTOYA/ARCHIU SEGREL

**Er os qu'ei mès qu'ua bèstia entara cultura tradicionau pírinenc. Er enorme esquelet der os des cavèrnes de Luchon balhe ua idèa de coma aurie d'ester de desparièra era luta damb era bèstia ena antiquitat.**

**Es dus les trobam** des dera mès remòta antiquitat. En tot cernir-mos ath nòste païs, as nòstes montanhes, ara nòsta Val dera Garona mos trobam que dejà er òme de Neanderthal avec de lutar contra er os des cavèrnes per abric des soales. Açò ac testimòni en rèstes de uassi e vestigis trobadi ena Còva de Gargàs en terme d'Aventinhan plan apròp de Sant

Bertrand de Comenges. Ena madeisha Val dera Garona, ena Còva de Montespan, er an 1924 er espeleòlg Norbert Casteret entrant a trauers d'ua galeria anegada que hège sifon arribèc en ua cramba seca a on trobèc quaques escultures en tèrra argila des mès vielhes jamès trobades amassa damb es de Montesquieu Avantès. Ua d'eres ère un os que me-

surae 1,10 m. de long e 0,60 m. de nautada. Era bèstia ère jaçada, es pautes de deuant estenudes, es ungles fòrça ben diboishades e es pautes de darrèr replegades contra eth còs. Entre es pautes dera escultura trobèc eth crani d'un ossardet e un trau hét en centre deth còth que podie èster a on entrèsse ua cauilha de husta que tenguesse eth cap ena argila. Segura-



En Canejan, eth Magràs a personalitat pròpria.



Aguest rite demore viu ena interpretacion dera hèsta de magràs o de carnaval atau com se hège ena Val d' Aran e aué, Dempús d'auer-se perdu quauqui detzenats d'ans, s'a reviscolat en pòble de Canejan.

ments qu'era pèth que caperaue eth còs de tèrra deuie èster amassa damb eth cap. Causa significativa d'agues-ta trobalha ei qu'eth còs der os ère tot horadat per còps de lança, de flèches e de bastons.

Tot açò ei era causa que mos aprò-pe ara essència d'un des rites mès an-tics qu'an per protagonistes ar òme deth nòste país e ar os. Er os dormís tot er iuèrn laguens dera sua tuta e quan arribe eth melhor temps tòs da-tes dera Candelèra se desvelhe. Tòs òmes preistorics, veir a gésser ar os, signique eth retorn dera vida. Ei en aqueth moment, damb era alegria deth retorn deth bon temps e podent dejà veir qu'eth dia le va guanhant temps ara net, qu'aguesti òmes dancen er aperat "Bal der Os". Dempús d'agues-ta dança calerà gésser aaucir-le e eth sòn sacrifici significarà era feconde-cion dera natura en bon temps qu'ar-ribe. Aguesti òmes ena sua primitiva intelligéncia se cren de quauqua ma-nèra descendenti deth "diu-os" e ta-da eri encara que l'aucisquen era sua anima demore viua, en tot èster er òme que l'a aucti qui pren era fòrça que caracterizaue ara bèstia. Aguest rite demore viu ena interpretacion dera hèsta de magràs o de carnaval atau com se hège ena Val d' Aran e aué, Dempús d'auer-se perdu quauqui detzenats d'ans, s'a reviscolat en pòble de Canejan. Laguens deth carnaval eth rite des barbacans apòrt tota aquera alegria ancestrau de retrobar-se damb eth temps mès doç en tot anar gessent d'aqueith long lunfèrn qu'ei er iuèrn. Es personnes son disfra-çades damb pèths de craba o de oelha, de viatges damb es còrnes de quauque boc e sustot carrejant e hènt

a tocar esqueres e trucs. Aqueries dan-ces e aqueri sauts a trauèrs des car-rèrs deth pòble, ath son des esqueres mos torne ara mès antica essència deth descrit adès bal der os.

Aguesta serie era representaci-on viua que demore de tota aquera

mitologia ancestrau vers aquera bèstia fantastica que se d'un costat se l'a temut, der aute, tostemp se l'a aca-çat e aucti cercant era sua fòrça o dilhèu d'ua auta manèra eth sòn espaci ara fin de dominar sus eth made-ish territòri.



HÈSTES

24

# Mès qu'ua

Era Santa Creu  
de Salardú

# hèsta





per Anna Geli

FOTOS: MIKEL ARISTREGI




**Eth Sant Crist de Salardú** se considera, ath delà dera sua significacion religiosa, eth protector des adversitats dera gent deth pòble. Es gòis que se canten en sòn aunor cada tres de mai rebremben es avatars istorics d'uns tempsi plan recents. Entà Santa Creu eth Sant Crist pren ua magnitud simbolica e lèu subernatural qu'ipnotize as credents e tanben ad aqueri que non ne son. Toti es vesins de Salardú coneishen era legenda. Es mairies e es pairins se'n encueuden de hèr saber as mès joeni aqueira istòria que condon ath torn dera imatge sagrada. Se ditz que pugèc peth dessús des aigües der arriu Garona en tot passar per toti es pòbles dera Val sense arturar-se'n en cap. Era gent, estonada, gessie en carrèr tà veir eth miracle e tà desirar qu'aqueth Noste Sénher s'arturèsse en un des pòbles pes que passaue, mès sembla èster qu'aquerò non siguec cap atau enquia arribar en Salardú. Era legenda donc ja ère començada, Salardú e eth Sant Crist demorèren inseparables enquias nòsti dies. Eth tres de Mai, es campanes que baren de bon maitin, que son contentes pr'amor qu'ei eth dia dera hèsta Major, qu'ei eth son patron, era Santa Creu. Aguesta hèsta, a un significat entàs vesins deth pòble dificil d'explicar, Felicitat Espanya, vesia de Salardú qu'ac remèrque atau; "s'es credit, eth Sant Crist qu'ei sagrat e a molta fòrça espiritual. Eth mèn pair treiguie era imatge entà que podéssem punar-la quan èrem petitonhes e jo e contunhat damb aquera tradicion. Non sonque la vau a veir eth dia dera Hèsta Major, senon que de temps en temps vau a visitar-lo. "A jo, —concrète Felici-

tat— eth Sant Crist, que non me la tòquen". Credents o non credents, es mès joeni deth pòble que hèn partida dera comission de hèstes, a despiet de non auer dromit guaire, en tot barrar eth balh dera net anterioara, s'impausen lèu coma ua obligacion eth hèt d'assistir ara missa solemne, donc, qu'ei abantes d'arren un acte de maxim respècte ath torn dera imatge e des pair-sénhers atau com ua continuacion dera tradicion secularia.

Ua des autes caracteristiques dera Santa Creu, ei çò que se'n ditz, era "Amassada des Creus". Abantes dera missa solemne, er unic tapatge que s'enten en tot eth pòble ei eth "ding-dong" des campanes e eth "clink" des punets entre es creus de tot eth terme deth Naut Aran. Se conde tanben qu'es creus antigament portauen un nhòc de blat estacat en tot demorar ua bona annada deth cicle agrari, des semides e des cuelhetes. Era imatge deth Sant Crist, que sonque ges dera glèisa aguest dia en concrèt, recep as creus de Gessa, Artés e Garòs en antic portau d'entrada deth pòble de baish, e hè çò de madeish damb es creus qu'arriven de Tredòs, Unha, Bagergue, e Vaqueira en er aute antic portau de Naut, mès coneishut com era pòrta deth Palhars. Un viatge totes es imatges son amassades, caminen en companhia deth son des campanes tà laguens dera glèisa.

Luis Cortés, un aute des vesins mès grani de Salardú, conde que hè fòrça ans vedec un pannèu a on i auie escrit eth nòm deth pòble d'Arròs, "aquerò volie díder que non sonque s'amassauen es creus deth Naut Aran, senon que tanben pujauen totes es



deth Baish Aran", soslinhe. Era celebracion contunhe ath laguens dera glèisa a on se canten es gòis en tot qu'es parroquians passen a benedir era imatge, ua des estròfes que ditz atau; "Pujòlo damb grana Fe e constància, obsèrve es tradicions, ja que vie damb perseverància, damb Misses, Gòis e Processons, a implorar benedicions, non mos deishèsquetz desconsoladi". Seguir es letres des gòis signifique conéisher mès prigondament es besonhs d'un pòble que de-

penie deth bon comportament deth temps entara sua subsistència, atau coma es legendes, es costums e es avatars ath torn dera imatge, de Pujòlo e de Salardú. Fin finau, en acabar era missa, se produsís era benediccion des tèrmes, moment en que toti es parroquians se viren entàs quate punts cardinaus as indicacions deth mossén, un costum que tanben se celebre en d'auti parçans de Catalonha. Aquerò òc, era coca e eth moscatel jamès manquen en acabar era ce-

lebracion religiosa. D'un autre costat, Teresa Bravo, mo'n hè cinc sòs, de coma èren es Aubades, ua auta des tradicions qu'encara se mantén bastant fidèla des d'alavetz; "Abantes, auies de pagar cinc pessetes entà poder participar enes aubades, i podien participar toti es que volien. Damb aquei sòs, se pagauen as musics e se crompave moscatel e bizcochos francesi des boni, pr'amor qu'era còca ja l'aufèm enes cases. Es gojats e es gojates mos seiguíem en circumferéncia e



Era cerimònia plan antiga des creus de Salardú qu'ei tot un espectacle a despiet de non auer perdut bric de solemnitat religiosa. Se celèbre eth dia 3 de mai. Un viatge se celebrèc en junhsèga e nheuèc.



ath miei i auie eth minjar. Eth jòc se hège entre es musics e es joeni, qu'un viatge auien premanit era èrba verda expressament dalhada tara hèsta es dies anteriors, apareishien per diuèrsi carrès deth pòble entà enganhar e espantar as musics, que quan les vedien entrar, auien de començar a tocar era cançon des Aubades". Totun, "ara ei diferent" conde Teresa, "ara s'i lancen ueus, èrba seca que hè povás, o aria, ué, qu'es tempsi càmbien". Uns tempsi que càmbien, mès

que tostemp son es madeishi entath Sant Crist de Salardú, ua des imatges mès significatives dera Val e que demore ath long der an a èster portada tà dehòra dera glèisa tà recéber as autes creus e entà veir era nhèu, que jamés manque, segontes era tradicion, cada tres de mai. Mès, abantes d' acabar damb es truhes e caulets, que toti es vesins deth pòble coneishen era auta legenda, aquera que conde que, cansadi de recéber nheuades eth dia deth patron, cambi-

èren era data dera Santa Creu, entath tres de junhsèga, e qui sap qué passèc aqueth 3 de junhsèga?, nheuèc. Ua legenda que coma totes, an quarren de vertat, Rosita Vilanova, un auta vesia de Salardú, pro que se'n brembe d' aqueth dia; "coma se siguesse aué, caushiguèrem nhèu, t'ac pogui pro condar que jo i èra". Qui sap donc se damb aguesta darrèra istòria, aquera legenda dera imatge puant pes aigües der arriu Garona l'autiem de creir a uelhs barrats.

# Era Soca de Nadau

per Jèp de Montoya e Parra

FOTOS: J.DE MONTOYA E NÀDIA TOLSÀ

## Entà parlar dera Soca de Nadau

auem de començar a parlar dera concepcion qu'auie eth pòble pirenenc, (aranés e comengés) sus eth moment deth solstici d'iuèrn. Ère aguest, eth moment de començar un nau an e a viatges se pèrd era referéncia se Cap d'An ei eth madeish dia de cap d'an o ei eth dia deth solstici, aqueth dia mès cuert der an damb era net mès longa. En tot demorar eth solstici, dus o tres dies abantes era gent limpiaue es humenèges treiguent tota aquera soja deth cicle e dera annada que s'acabaue deishant eth lòc mès important dera casa, eth larèr, prést e net tà començar a alugar eth nau huec damb qué començarà eth nau an. Aquera diferéncia de 11 dies e 12 nets en qu'acabe er an solar e er an luèr, serà en principi eth temps destinat a que creme, tot doçament, era soca. Tanben onze dies abantes de Nadau es campanes tocauen aquerò que s'aperaea es octaues, es alegries o es litors de Nadau. Entàs ueit deth ser eth campanèr deth pòble anaaue rebremtant que s'ère en Aunts e que se demoraue eth Neishement de Nòste Sénher.

Tornant ara Soca mos cau díder qu'aguesta ei era part der arbe que demore presa ara terra damb es sues arraïcs un viatge qu'aguest s'a hèt

a quèir. Dejà arringada aquera soca retorçuda, borromuda, en principi de hai perqué eth casse s'amortarie, se hè a secar quauqui mesi arribant-la a mimar, donc com d'ua forma rituau se caperaue damb ua briga quan ère en colidòr dera casa o en un cornèr près deth larèr tà qu'anèsse secant, damb era idia de que non s'amortèsse, en toti aqueri dies qu'auie d'anar cremant hènt companhia ara família e purificant eth larèr, era casa, entath nau an que comence. Eth cap dera casa solie hèr ua creu ara soca, ben damb era pica, ben damb eth guinhauet; ère era forma de cristianizar aqueth rite pagan en aqueth moment que se solopen era Hèsta deth Solstici d'iuèrn e Eth Nadau de Nòste Sénher. En d'autas familhes se hègen tantes creus coma membres i auie ena casa o en clan.

Era Soca s'alugaue, era tarde deth solstici abantes e era vesilha de Nadau mès tard, tan lèu se coguae eth solei e atau auie de demorar enquia Cap d'An. A díder vertat e auent a veir damb eth volum dera soca de viatges duraue sonque tres o quatre dies, se ben ena Val d'Aran s'an notícies qu'en quauqua casa se harie durar enquiathe dia des Tres Reis. Segurament que d'aguesta manèra non ère un huec continuat senon qu'era so-

Dus mainatges dessús ua impressionanta Soca de Nadau.



Era Soca s'alugaue era tarde deth solstici abantes e era vesilha de Nadau, tan lèu se coguae eth solei e atau auie de demorar enquia Cap d'An. De viatges duraue sonque tres o quate dies.



ca s'alugaue e amortaua en diferenti moments en tot auançar-la o recular-la en larèr.

Aquest huec purificador portaue bonur entara família e ací tornam a trobar era madeisha causa qu'ena representacion deth Haro, qu'es araiçs der arbe que representen era esséncia dera Natura se baishen en pòble tà qu'aguest capte aquera fòrça e en cèrta manèra le quede trametuda. Eth Haro damb era sua part mès baisha apuntant tath cèu e transmetent aquera fòrça ar eter deth pòble tà transmèter era sua fòrça a toti es membres deth madeish e era soca portant tota era fòrça dera sua saba as membres dera casa a on se creme.

Era soca non ère ua soca quinselvolha senon ua soca seleccionada de husta de hai capaça de mantier eth

huec e era brasa sense amortar-se, d'ua auta quinsevolha husta s'amortarie. Ath dessús d'açò en tot començar er Aunts, eth quart dimenge abantes de Nadau era soca ja auie d'èster en casa tà secar-se.

En tant qu'eth huec deth Haro e deth solstici d'estiu ei un huec d'exterior e de llama, eth huec deth solstici d'iùern ei un huec d'interior e de brasa que coe, que cofis just eth centred se ben era joenessa e mainadèra hègen a volar es halhes peth dessús d'eri en tot anar d'ua casa ara auta, d'un huec ar aute.

Atau ei com se celebraue en çò de nòste, ena Val d' Aran, aquera net a on se solapen eth solstici d'iùern e eth Neishement de Nòste Sénher, e damb era madeisha idia Eth Consell dera Vila de Les, amàs de ve-

sins que vòlen reviscolar tradicions antiques e dinamizar era vida deth pòble en aguesta vesilha de Nadau deth darrèr an deth siècle XX e deth millèni passat instaurèc aguesta hèsta, ena Plaça deth Haro, damb era idia de que perviu per molt de temps.

En aguesti moments Era Soca se place ena Plaça dera Glèisa e cap ath torn des ueit deth ser de miejanet apruprètz son es parelhes qu'aqueth an hèn vint-e-cinq ans de maridadi es que l'aluguen, damb eth pensament d'arregraïment pes vint-e-cinq ans passadi e hèn vòts des sòs desirs en-tath pervier.

Dempús dera missa de Miejanet se tornarà ath torn d'aqueth huec purificador a cantar nadalets, minjar co-ca e beue moscatelh auferit per ajuntament de Les.

# Arriu

**Eth mot arriu** qu'ei un exemple perfècte de çò que volem parlar aué: qu'ua madeisha representacion grafica pòt èster prononciada de diuères manères, e qu'aquerò non ei cap un problema mès un auantatge en moment de fixar era faïçon que cau escriuer ua lengua. Aquerò de poder escriuer d'ua soleta manerà çò que se pronóncie different, qu'ei quauquarren que ja en parlèc Loís Alibèrt, e que'n parlèc tanben Pompeu Fabra –que si guec soent un modèl entà Alibèrt– en cas deth catalan. Quan i a diferéncias fonétiques entre diuèrsi parlars que pòden èster sintetizades en ua representacion grafica unitària, aqueò qu'ei quauquarren que coesione

espacis damb solucions divergentes. Ena Val d'Aran *arriu* qu'ei hèt de tres manères differentes. Es dues realizations majoritàries que son "rieu" e "riu". En totes dues qu'ei presenta era tendéncia modèrna ara pèrta dera lai- iniciau gascona en mots qu'eticologicaments auien R- en latin (RI-VU > *arriu*).

Aquera pèrta non se represente ena escritura, mès i é. En quauqui endrets s'enten eth trifong "ieu" e en d'auti s'enten eth diftong "iu". Eth diftong "iu", en aqueth mot concret, qu'ei corrent en diuèrsi lòcs deth centre dera Val d'Aran o en bèth aute pòble coma Les. Era realization fonética minoritària qu'ei justaments era mès pro-

pèra ara representacion grafica, ja que "arriu" (damb [a]- iniciau e eth diftong "iu") ei çò que podem entener en Bausen e Canejan (o de temps en temps en quauqui mainatges d'auti endrets qu'an aprenut er aranés ena escòla). Donc, ena Val d'Aran *arriu* pòt èster prononciat "riu", "rieu" o "arriu". Eth mot que s'escriu pertot paríèr, mès se pronóncie sense [a]- e diftong, sense [a]- e trifong, o ben damb [a]- e diftong.

Era realization damb [a]- e trifong la cau anar a cercar ena vath deth costat. Aquiu qu'apareish donc era realization fonética que manque ena Val d'Aran. En Luishon que prononcien "arieu".

## VA DE LENGUA

per Aitor Carrera


Professor de lengua e  
lingüística occitanas ena  
Universitat de Lhèida




[www.pageseditors.com](http://www.pageseditors.com)  
[ed.pages.editors@cambrescat.es](mailto:ed.pages.editors@cambrescat.es)

Pagès editors


Garona  
Libes  
en aranés




Teatre en  
aranés  
Manuela Ané



Solitud  
Víctor Català



En vacances  
Tòni Escala



Gramatica  
aranesa  
Aitor Carrera

Sant Salvador, 8 - 25005 Lleida - Tel. 973 23 66 11- Fax 973 24 07 95

# DICCIONARI

**A**

Abriu: abril  
A cercar: apropar  
Acuélher: acollir  
Amigança: amistat  
Arténher: aconseguir  
Administracion: administració  
Amplir: emplenar  
Annau: anual  
Ahèr: assumpte  
Apolidir: adornar, embellir  
Aninós: estrenes; una mena "d'agüinaldo"  
Arri-se'n: riure-se'n/fotre's

**B**

Baile: alcalde  
Barar: ballar  
Bataclam: rebombori  
Benedir: beneir  
Bièra: cervesa  
Badinar: bromear  
Banèra: càntir  
Baticòr: emoció

**C**

Camalhon: pernil  
Chauat: begut  
Capèla: capella  
Cavaucada: cavalcada  
Caçadera: cacera  
Cauhar: escalfar  
Casalèr: casolà  
Cerèr: celler  
Cuelhuda: collita  
Credença: creença  
Coquihons: bonyols  
Codinar: cuinar  
Chicolate delit: xocolata desfeta

**D**

Demorar: esperar  
Drapèu: bandera  
Dilhèu: potser

**E**

Esdegar-se: afanyar-se  
Endovieta, Endovialha: endevinalla  
Entifonar: adornar  
Esquera: esquellot  
Escotar: escoltar

**F**

Enlumenar: il·luminar  
Engorjar: plaire  
Escuéller: escollar  
Eveniment: esdeveniment

**F**

Faiçon: manera, forma de fer. V. biais  
Fidèlament: fidelment  
Fistonar: adornar  
Flaira: olor  
Fondamentau: fonamental

**G**

Grandor: grandesa  
Guidon: guió (de referència)  
Garlapat: eixerit  
Grilhonet: picarol  
Garia: gallina  
Generalizar: generalitzar  
Gormandaria: llaminadura

**H**

Hèr lèu: afanyar-se  
Hereuèr: febrer  
Hèsta: festa  
Hèira: fira  
Hestejada: festival  
Huec: foc  
Halha: torxa

**I**

Luèrn: hivern  
Idèa: idea

**J**

Junh: juny  
Junhsegà: juliol  
Joenessa: joventut  
Júnher: ajuntar

**L**

Leçon: lliçó  
Lèu: aviat  
Liéger: lleugir  
Liegedor: lector  
Laurada: conreu  
Léser: lleure  
Lúder: brillar  
Laudar: lloar  
Luscre: posta

**M**

Mariòtes: titelles  
Magràs: carnestoltes  
Mesteriau: artesanal  
Mairam: bestiar  
Mòs: entrepà  
Maitiada: matinada  
Matarràs: matoll  
Mai: maig  
Mochet: caramel

**N**

Net: nit  
Nauèth, -èra: recent  
Noveme: novembre

**O**

Ostiujatge: estueig  
Oelham: bestiar oví  
Ola: olla  
Opausar: oposar

**P**

Pescajon: crêpe  
Pantre: palllasso  
Polit/da: bonic/a  
Plasent: agradable  
Porcèth: garrí  
Poth: gall

**R**

Remoquet: acudit  
Rebrembe: record  
Repervèri: refrany

**S**


Sason: temporada  
Semialha: llavor  
Shivau: cavall  
Shantièr: tasca

**T**

Titàs: persona dispressada  
Tornejar: envoltar  
Tringòla: esquella

**U**

Usança: costum  
Utís: eina



## Era melhor companhia tath futur ei era tua.

Ua gran companhia ei aquera qu'arribe ath futur abantes qu'es autes. En Endesa estam metent en funcionament eth pervier de mès de 22 millions de clients en tot eth mon. Èm era prumèra multinacionau electrica espanyola e contunham en tot créisher entà generar progrés e benèster. Per aquerò auem era seguretat de que damb era tua companhia, arribaram ath futur abantes qu'arrés.

